

**ZAHTJEV ZA AKTIVIRANJE USLUGA ZA PRAVNA LICA**

PODACI O PRAVNOM LICU		PODACI O ODGOVORNOM (OVLAŠĆENOM) LICU	
Naziv pravnog lica		Ime i prezime i funkcija	
PIB		JMBG	
Adresa sjedišta		Broj telefona/faksa	
Pošanski broj i grad		Broj mobilnog telefona	
Broj računa		E-mail	

**KONTAKT OSOBA**

Ime i prezime	Broj telefona	Broj mobilnog telefona	E-mail

**1. ODRŽAVANJE RAČUNA**
**2. MC BUSINESS DEBIT KARTICA**

LIČNI PODACI KORISNIKA KARTICE 1	
Ime i prezime	
JMBG	
Traženi dnevni limit	€
Svojeručni potpis	

LIČNI PODACI KORISNIKA KARTICE 2	
Ime i prezime	
JMBG	
Traženi dnevni limit	€
Svojeručni potpis	

**3. SMS SERVIS ZA RAČUN**

SMS se aktivira za račun naveden u Zahtjevu. Izjavljujem da prihvatam SMS obavještenja i sve buduće SMS usluge koje Banka bude uvodila u svoju ponudu.

Broj za SMS: \_\_\_\_\_

**4.  HB KLIK ILI  MHB KLIK (označite uslugu koju uzimate)**

LIČNI PODACI KORISNIKA KARTICE			
Ime i prezime		Broj lične isprave	
JMBG		Telefon/mob	
Adresa stanovanja		E-mail adresa	

**HB KLIK**

Definisati pristup aplikaciji

TOKEN

mTOKEN

Računi za koje se daje ovlašćenje prema navedenim privilegijama	Pregled	Unos	Privilegije (označiti sa X)				Limit isplate po nalogu (EUR)
			Pojedinačno	Verifikacija		Kolektivno	
				I potpis	II potpis		
520							
520							
520							
520							

**MHB KLIK**

Definisati pristup aplikaciji

mTOKEN

Računi za koje se daje ovlašćenje prema navedenim privilegijama	Pregled	Unos	Privilegije (označiti sa X)				Limit isplate po nalogu (EUR)
			Pojedinačno	Verifikacija		Kolektivno	
				I potpis	II potpis		
520							
520							
520							
520							

POPUNJAVA BANKA			
Korisničko ime/broj		Broj odobrenja zahtjeva	
Korisničko ime/broj ovlaštene osobe		Zahtjev odobrio (pečat I potpis)	
Napomena			
Potpis službenika banke			

**5. PRIKLJUČENJE NA HB KLIK ILI MHB KLIK**

**6. PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE za korisnika MC Business debit kartice:**

\_\_\_\_\_ (ime, prezime i JMB korisnika kartice)

**7. SLANJE IZVODA MEJLOM**

E-mail za slanje izvoda: \_\_\_\_\_

**8. TRAJNI NALOG**

Ovlašćujem Hipotekarnu banku AD Podgorica da na teret mog računa broj \_\_\_\_\_, vrši \_\_\_\_\_ plaćanja u iznosu od \_\_\_\_\_ €, svrha \_\_\_\_\_, poziv na broj \_\_\_\_\_, ID \_\_\_\_\_ na račun broj \_\_\_\_\_, u periodu od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.

**9. POPUST NA OBRADU KREDITA – Banka odobrava popust za obradu kredita u iznosu do 10%. (popust važi aktiviranjem BUSINESS PAKET PLUS USLUGE)**

Potvrđujem da sam upoznat/a i da prihvatam Opšte uslove poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga Hipotekarne banke AD Podgorica kao i Posebne uslove za pojedine usluge.

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi dati podaci istiniti i tačni i da ih Hipotekarna banka AD Podgorica može koristiti u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke i provjeriti kod nadležnih ustanova, kao i zatražiti potrebne dodatne podatke, kako tokom izdavanja kartice tako i tokom korišćenja iste. Ovim putem dajem saglasnost Banci da me putem dostupnih sredstava informisanja (pismom, telefonom, elektronskim putem, SMS-om, sajt Banke) obavještava o proizvodima i uslugama u okviru svoje poslovne djelatnosti, a koje su usmjerene na promociju proizvoda i usluga Banke.

Izjavljujem da sam upoznat s pravom na tajnost jedinstvenog matičnog broja te potpisom na ovom Zahtjevu lično i doborvoljno izvještavam Hipotekarnu banku o svom jedinstvenom matičnom broju i dajem saglasnost na korištenje svog jedinstvenog matičnog broja za potrebe identifikacije i evidencije kao i sve radnje vezane za obradu i razmjenu mojih ličnih podataka, a što obuhvata parvo Banke na prikupljanje, spremanje, uvid i prenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke vezano za ovaj ugovorni odnos.

Ovim neopozivo ovlašćujem Hipotekarnu banku AD Podgorica da sve naknade i troškove proistekle iz postupanja po ovom zahtjevu može izmirivati zaduženjem svih mojih računa kod Hipotekarne banke AD Podgorica i/ili aktiviranjem instrumenata obezbjeđenja.

Poslovnica: \_\_\_\_\_

Referent: \_\_\_\_\_

Rukovodilac Poslovnice: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ovlašćeno lice)

\_\_\_\_\_ (potpis i pečat)